



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2024

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 12.

**MAFHUNGOTHANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI**

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiṱwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ṱwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhisitara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiga zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambe.
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kutathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

**MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELE****KHETHEKANYO YA A: MAANEA**

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 10 –11.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

## KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 12.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

### KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa nthu musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi niwalwa tshibveledzwa tshiniwe na tshiniwe.

## KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)

### MBUDZISO YA 1

#### ADENDAMU

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela ntha ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

#### 1.1 Ngoho u swika hanga kha gireidi iyi lwo vha lwendo ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u riwala nga ha zwe a tangana nazwo kha vhutshilo musi a tshi khou aluwa/dzhena tshikolo.
- A nga di dovha a riwala nga ha zwithu zwe a tangana nazwo zwa toda u mu khakhisa, fhedzi a kona u zwi fhenya nga u futelela pfunzo.
- Maanea aya u tea u a riwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a riwala luniwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luniwe na luniwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]

#### 1.2 Fhethu hu re na izwi ndi he nda vha ndi tshi di tama u hu dalela ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u buletshedza nga ha vhu di ha fhethu he a vha a tshi tama u hu dalela.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwithu zwine zwa mu kunga uri a fune/takalele afho fhethu.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luniwe na luniwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]

### 1.3 Tshiphuga itshi tshi nkumbudza duvha le nda pfufhiwa ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala nga ha u pfufhiwa hawe.
- U tea u sumbedza ndila dzo mu thusaho kha u wana tshiphuga itsho.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lun̄we na lun̄we lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala

[50]

### 1.4 Mvula, ngoho ndi ngwana wa lila wa shaya wa lila ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u talutshedza thoho.
- U tea u n̄wala nga zwivhuya zwine mvula ya vha nazwo.
- U tea u dovha hafhu a n̄wala nga ha zwithu zwi si zwavhudi zwine mvula ya disa.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi divha zwine ene mulingiwa a imela zwone, fhedziha afha ri lavhelela u pfa masia othe.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lun̄we na lun̄we lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.5 Vhaswa vha mahayani vha a bvelela u fhira vha dzidoroboni?

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u talutshedza thoho iyi a dovha hafhu a sumbedza vhungoho/a hanedza likumedzwa.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho dza sia line a khou ima nalo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lun̄we na lun̄we lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.6 U **disikela** mishumo ha vhaswa ndi yone thandululo ya vhushai ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u riwala a tshi sumbedza ndeme ya u **disikela** mishumo ha vhaswa.
- Mulingiwa u tea u sumbedza uri u **disikela** mishumo hu fhelisisa hani
- vhushai kha vhaswa.
- Maanea aya u tea u a riwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a riwala luñwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.

[50]

**KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

### 1.7 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **U pfuma ndivho ndi tshiala tsha muswa.**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha uri sa muswa u tea u dipfumisa nga ndivho nga u dalela laiburari.
- Kha sumbedze u diimisela kha u vhalu bugu dzo fhambanaho.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]

### 1.8 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Mupo ndi tsiko ya Nwali nangoho.**
- Kha sumbedze ndeme ya tsiko ya mupo kha vhathu na phukha.
- Kha dovhe a sumbedze uri mupo u tea u londotwa nga ndilade.
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha u vuthogwa na vhu di ha mupo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50

## KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

### MBUDZISO YA 2

#### ADENDAMU

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso mbili kha dzo nekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

#### 2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA (INIFOMALA)

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Ri lavhelela khumbelo ya masheleni ine ya khou livhiswa kha malume.
- Diresi nthihi (ya muñwali).
- Diresi i tea u ñwalwa datumu nga vhudalo).
- Theshano: Kha malume anga.
- Marangaphanda: Ndumeliso
- Mutumbu. Hu ñwalwa khumbelo ya masheleni nga vhudalo.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muñwali u tea u ñwala dzina fhedzi)

[25]

#### 2.2 ATHIKILI YA GURANNDI

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Athikili iyi i tea u amba nga ha u hahedzwa ha mavemu na u rwiwa havho.
- Thoho i kungaho/i takadzaho.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muñwali.
- Mvulatswinga: Ndi hune muñwali a ñvhadza fhungo line a toda u amba nga halo. A dovhe a sumbedze u netiswa ha vhaswa vhane vha vho dzhia mulayo vha u vhea zwandani.
- Mutumbu: Hu ñandavhudzwa ndatiso ye vhaswa vha ñea magevhenga, nz.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figura dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiñwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

[25]

## 2.3 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u tana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, duvha la mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Zwa pfunzo.
- Zwa ndeme zwe mufu a swikelela.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu a bvisela khagala vhudikumedzeli ha mufu kha u thusa mashaka.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- Mashaka e mufu a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

[25]

## 2.4 IMEILI

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Imeili i tea u tutuwedza u sumbedza dzangalelo la u dzhenela u pfumbudzwa kha zwa mabudo o fhambanaho.
- Mvulatswinga: Vhubvo, vhuyo na thoho.  
Diresi ya imeili ya muthu ane a khou rumela.  
Diresi ya imeili ya mutanganedzi (i nga rumelwa muthu muthihi kana vhanzhi).
- Tshibogisi tsha thoho tshi tendela u dzhenisa mutaladzi muthihi wa mafhungothangeli.
- Mutumbu: Mulaedza wa imeili u riwalwa nga vhudalo.
- Magumo: Madzina a muniwali.
- Tsaino.

[25]

## 2.5 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u tana u tangedzwa ha vhatambi vha bola vho vhuyaho vho thuba tshiphuga.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.  
Tsumbo: U tangedzwa ha vhatambi vha bola.
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshesheleso nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbizamushumo, Mudzulatshidulo, nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali/muniwali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na redzhistara zwi tee nyimele na vha tangedzaho mafhungo.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe.

[25]



## 2.6 RIVIYU

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Riviyu iyi i tea u tana u sedzuluswa ha bugu ine yo takadza muvhali.
- Mvulatswinga: U thathuvha bugu i no khou rivuwiwa/sedzuluswa.
- Mutumbu: Mafhungothangeli sa lushaka lwa bugu na zwi re ngomu na zwinwe.
- Thalutshedzo ya bugu: Hu nekedzwa manweledzo nga ha bugu.
- Makumedzwa: U nekedza tshitaela tsha munwali wa bugu na kuvhonele kwa musedzulusi.
- Hu shumiswa luambo lwa tshifhinga tsha zwino.
- Divhaipfi i vhe i gobolaho, i sumbedzaho kuwalelwe kwa bugu iyi.
- Magumo: U nweledza mawanwa.

[25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:

50

MARAGAGUTE:

100

**PFESESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwiṭanu (5) zwiḥulwane zwa ṭhalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa ṭhalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiḥili: tshipida tsha nṭha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṭha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khritheria		Zwa nṭhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI</b>  (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele  <b>MARAGA 30</b>	<b>Maimo a nṭha</b>	<b>28–30</b> -Mihumbulo i gobolaho/ṭokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i ṭokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>22–24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na ṭhoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>16–18</b> -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>10–12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	<b>4–6</b> -Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo ṭangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	<b>Maimo a fhasi</b>	<b>25–27</b> -Ndi zwa nṭhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshothe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>19–21</b> -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>13–15</b> -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huṭwe vhu khakhisaho muṭodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṭwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>7–9</b> -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḍadisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	<b>0–3</b> -A hu na ndingedzo ya u fhindula ṭhoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto.	Maimo a nth	14-15	11-12	8-9	5-6	0-3
		-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe.
	Maimo a fhasi	13	10	7	4	
		-Luambo ndi lwa nth vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze -Hunwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	
MARAGA: 15						
TSHIVHUMBEO Zwitulusi zwa tshibveledzwa. Kubveledzwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.		5	4	3	2	0-1
		-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhethakheni -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitala na phara zwo dala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
MARAGA: 5						

**KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]**

<b>Khritheria</b>	<b>Zwa nthesa</b>	<b>Tshikili tshone</b>	<b>Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho</b>	<b>Vhukoni ha fhasi</b>	<b>U sa kona</b>
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Zwo niwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele  <b>MARAGA 15</b>	<b>13–15</b>  -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhubali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuniwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>10–12</b>  -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhubala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhubuku	<b>7–9</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhubala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hutuku	<b>4–6</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhubala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA</b>  Thouni, redzhisitara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleto  <b>MARAGA 10</b>	<b>9–10</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	<b>7–8</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	<b>5–6</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3–4</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hothfala tshothe